




GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA O NAPREDOVANJU DOKTORANDA

Akademска година за коју се подноси извјештај					
OPŠTI PODACI O DOKTORANDU					
Titula, име, име родитеља, prezime	Mr Jelena, Dragan, Mijušković				
Fakultet	Prirodno-matematički fakultet				
Studijski program	Fizika				
Broj indeksa	1/2018				
MENTOR/MENTORI					
Prvi mentor	Dr Nataša Raičević	UCG, Crna Gora	Fizika elementarnih čestica		
Drugi mentor	Dr Marc Dejardi (Senior) istraživač	Institut CEA - IRFU, Saclay, Pariz, Francuska	Fizika elementarnih čestica		
EVALUACIJA DOKTORANDA*					
Koliko ste zadovoljni kvalitetom održanih susreta sa doktorandom?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Da li je definisan plan rada sa doktorandom?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
Da li je doktorand ostvario napredak prema predviđenom planu rada?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
(Ako je prethodni odgovor „ne“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)					
Kvalitet napretka doktorandovog istraživačkog rada u periodu između dva izvještaja je:	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Pošto je ovo izvještaj za prvu godinu, ocjena nije data.					
Dati ocjenu doktorandove spremnosti za konsultacije.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu planiranja i izvršavanja godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja doktoranda.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu napretka u savladavanju metodologije naučno-istraživačkog rada.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu o aktivnostima sprovedenim na pisanju i objavljivanju naučnih radova.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Pošto objavljivanje i publikovanje radova nije planirano za prvu godinu, ocjena nije data.					
Dati ocjenu doktorandovog generalnog odnosa prema studijama.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5
Dati ocjenu ukupnog kvaliteta doktorandovog	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> 5

*Ocjene su: 1 – nedovoljan, 2 – dovoljan, 3 – dobar, 4 – vrlo dobar, 5 – odličan

rada.			
(Ako je prethodni odgovor „1“ ili „2“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)			
SAGLASNOST ZA NASTAVAK STUDIJA			
Može li doktorand nastaviti studije?	<input checked="" type="checkbox"/> Da		
	<input type="checkbox"/> Da, uz određene uslove		
	<input type="checkbox"/> Ne		
(Ako je prethodno dat odgovor pod „b“ ili „c“ dati obrazloženje i prijedloge za poboljšanje)			
Napomena <p>Istraživački rad mr Jelene Mijušković vezan je za proučavanje nastanka Z i Higgs bozona u proton-proton interakcijama pri energiji od 13 TeV u sistemu centra masa. U ovim analizama koristi se novi metod zasnovan na mjerenu varijable koja se zove N-džetnost i povezana je sa brojem džetova koji nastaju u proton-proton interakcijama. Za ova istraživanja biće korišćen eksperimentalni materijal dobijen na eksperimentu CMS (Compact Muon Solenoid) u CERN-u nastao pri sudaru snopova protona ubrzanih u Velikom hadronskom sudaraču (LHC – eng. Large Hadron Collider). Doktorand mr Jelena Mijušković položila je sve predmete predviđene za doktorske studije na Studijskom programu Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu. Doktorand radi dvojni doktorat i od aprila 2019. nalazi se na institutu CEA - IRFU, Saclay, Pariz, Francuska kada je započela istraživački rad na izradi doktorske disertacije. U prosjeku oko tri puta mjesečno se zakazuju video konferencije između UCG i CEA - IRFU instituta tokom kojih se razmatraju rezultati koje mr Jelena Mijušković dobija. S obzirom na to da u CMS kolaboraciji još uvek nisu realizovana ovakva istraživanja, kandidatkinja se do sada detaljno bavila rezultatima Monte Karlo generatora kako bi reprodukovala publikovane teorijske rezultate koji se odnose na raspodjele varijable N-džetnost u događajima sa kreacijom Z bozona koji se identificuje kroz raspad na Drel-Jan dileptonski par. Raspodjele nove varijable su dobijene za različite stadijurne interakcije – počev od partona, zatim sa uključenjem novonastalih kaskada partona sa višestukom interakcijama ili bez njih i sa česticama u konačnom stanju što podrazumijeva hadronizaciju. U narednim mjesecima biće uključeni i efekti detektora koji utiču na ove raspodjele kao i analiza eksperimentalnih podataka sa produkcijom Z bozona. MSc Jelena Mijušković je prijavila temu doktorske disertacije i detaljno obrazložila planirana istraživanja (PD obrazac).</p>			
IZJAVA MENTORA			
<p>S obzirom na to da je mr Jelena Mijušković sve svoje obaveze do sada završavala u predviđenim rokovima, smatramo da je u potpunosti spremna za nastavak istraživanja i rada na doktorskoj disertaciji.</p> <p>U Podgorici, 21.10.2019.</p>			
		Ime i prezime prvog mentora Prof. dr Nataša Raičević 	
		Ime i prezime drugog mentora Dr Marc Dejardin 	

Prilog dokumenta sadrži:

- Gantogram aktivnosti (za prvi izvještaj mentora)